

# Tuba 2

# A la Valse

David W Solomons

Grazioso

for Tuba Quartet

1      4

mf

11

mp

18

f

25

mf

32

mf

f

p

mp

38

7

51

mf

58

f

mp

64

mf

71

mf

78

mp

f

mf

f

## 2 Tuba 2

85

92

99

106

112

118

125

133

140

147

154

# Tuba 2

161



168

175

182

188

195

202

208

214

226

231